

# t32\_bcialg\_1 (TMKMgUJDTvd- KqZAt87oGBT46yGqEEFHMAqL)

October 27, 2020

Let  $v2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v3\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v4\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v5\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $v7\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $m1\_subset\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $u1\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k5\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k2\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $k4\_struct\_0 : \iota \Rightarrow \iota$  be given. Let  $l1\_bcialg\_1 : \iota \Rightarrow o$  be given. Let  $l2\_struct\_0 : \iota \Rightarrow o$  be given. Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5\_bcialg\_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k2\_bcialg\_1 \\ & X0 (k2\_bcialg\_1 X0 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2)) = k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2)))) \end{aligned} \quad (1)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 \\ & X1 (k4\_struct\_0 X0) = X1)) \end{aligned} \quad (2)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5\_bcialg\_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (k2\_bcialg\_1 X0 (k2\_bcialg\_1 X0 X1) = X1))) \end{aligned} \quad (3)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5\_bcialg\_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 \\ & X0 X2 (k1\_bcialg\_1 X0 X2 X1) = X1)))) \end{aligned} \quad (4)$$

Assume the following.

$$\forall X0.(l2\_bcialg\_1 X0) \Rightarrow ((l1\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_struct\_0 X0)) \quad (5)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. \forall X1. \forall X2. ((l1\_bcialg\_1 X0) \wedge ((m1\_subset\_1 \\ & X1 (u1\_struct\_0 X0)) \wedge (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)))) \Rightarrow (m1\_subset\_1 \\ & (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X2) (u1\_struct\_0 X0)) \end{aligned} \quad (6)$$

Assume the following.

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)) \Rightarrow ((v5\_bcialg\_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 \\ & X0 X1 X1 = k4\_struct\_0 X0))) \end{aligned} \quad (7)$$

**Theorem 1**

$$\begin{aligned} & \forall X0. ((\neg v2\_struct\_0 X0) \wedge ((v3\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v4\_bcialg\_1 \\ & X0) \wedge ((v5\_bcialg\_1 X0) \wedge ((v7\_bcialg\_1 X0) \wedge (l2\_bcialg\_1 X0)))))) \Rightarrow \\ & (\forall X1. (m1\_subset\_1 X1 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow ((X1 \in k5\_bcialg\_1 \\ & X0) \Leftrightarrow (\forall X2. (m1\_subset\_1 X2 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (\forall X3. \\ & (m1\_subset\_1 X3 (u1\_struct\_0 X0)) \Rightarrow (k1\_bcialg\_1 X0 X2 (k1\_bcialg\_1 \\ & X0 X2 (k1\_bcialg\_1 X0 X1 X3)) = k1\_bcialg\_1 X0 X1 X3)))))) \end{aligned}$$